



Broj:01-6-04-6-4978- /19
Datum: 07.08.2019.godine

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE
DOM NARODA
n/r Sekretara**

BiH - Bosna i Hercegovina
federacija Bosne i Hercegovine
**PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO**

Primljeno: 19-08-2019			
Org. (eo)	Broj	Priloga	Vrijednost

Predmet: Odgovor na delegatsko pitanje i Inicijativu, **dostavlja se,-**

Veza: Akt Doma naroda Parlamenta Federacije BiH broj:05/2-02-144/19 od 24.07.2019. godine

U prilogu akta, upućujemo Vam povrat delegatskog pitanja i Inicijative **JASMINA DUVNJAKA**, delegata u **Domu naroda Parlamenta Federacije BiH**, koja su postavljena u obliku transkripta, na 2. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, održanoj **18.07.2019.** godine, iz razloga što se iz dostavljenog transkripta ne mogu jasno precizirati pitanja koja se odnose na Ministarstvo sigurnosti BiH. Sva delegatska ili poslanička pitanja moraju biti tačno i jasno formulisana i postavljena.

S poštovanjem,



Prilog:

-transkript delegatskog pitanja

Dostavljeno:

-naslovu

-a/a



Broj: 05/2-02-144/19
Sarajevo, 24.07.2019. godine

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE
n/r Semihe Borovac, ministre


✓ **MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE**
n/r Dragana Mektića, ministra

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE
n/r Dragana Lukača, ministara

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
n/r Edite Kalajdžić, sekretara

FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
n/r Mate Jovića, ministra

FEDERALNO MINISTRASVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
n/r Aljoša Čampare, ministra



PRIMLJENO ПРИМЉЕНО:			
Ustav. jedinica	Klijent/ Organizacioni oblik	Rodni broj	Broj priloga
01-6	04-6	4978	10

PREDMET: Delegatska pitanja i Inicijativa

Na 2.sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 18.07.2019.godine, delegat **Jasmin Duvnjak** postavio je dva delegatska pitanja i pokrenuo inicijativu.

U prilogu Vam dostavljam, radi korištenja, izvod iz neautoriziranog magnetofonskog snimka sjednice Doma naroda u kome su sadržana delegatska pitanja i inicijativa.

Molim da odgovore na delegatska pitanja i inicijativu dostavite Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.



(ZVONKO MARIĆ):

...plina, međutim, ono što mene interesira, a mislim i mnogo ljudi koji prate ovaj rad je to s obzirom na manire koji su svojstveni ovom našem ambijentu koji vlada upravo na ovim prostora interesira me na koji način Vlada FBiH vodi aktivnosti sinhroniziranju aktivnosti oko izgradnje ovog alternativnog toga iz prostog razloga što se može desiti Hrvatska ili obratno BiH zakaže u datom trenutku i bude se iz jednog smjera pravio samo a drugi bude stajao interesira me da li se vode u tom smislu pregovori i razgovori i da li su se doble bile bilo kakve garancije vezano za to jer izgraditi sa jedne strane samo infrastrukturu je suludo, a ne raditi sa druge strane istovremeno ili sinhronizovano a dat je rok koliko sam vidio 23 godine što je poprilično što se mene tiče vrlo optimističan rok a u međuvremenu čemo moći od jedno četiri naredne godine živjeti u atmosferi možda mogući poskupljenja plina itd., što je svojevrsni pritisak i na potrošače. Drugo moje pitanje odnosi se na izgradnju Bloka 7, TE Tuzla, i u tom smislu me interesira budući da se već pojavila informacija kako su neka pravna lica ili osobe dobili radove, pripremne radove tog Bloka, prije nego što suglasnost za tako nešto dobijena na Predstavničkom domu i Domu naroda. Da li je to tačno i da li Vlada može preispitati tu mogućnost i da li se evo već počelo sa manipulacijama radeći taj vrlo strateški rekao bih projekat dakle, da li ima takvih osoba pravnih lica koja su dobila te mogućnosti da izvrše pripremne radove. Hvala vam.

TOMISLAV MARTINOVIĆ:

Hvala vama. Predsjednik Kluba bošnjačkog naroda gospodin Jasmin Duvnjak izvolite.

JASMIN DUVNJAK:

Bosno i Hercegovino, neka živi naša domovina BiH. Sve vas srdačno pozdravljam, poštovani predsjedavajući, zamjeniče, kolege, delegati, članovi Vlade, predstanici medija i gosti. Ja imam nekoliko pitanja i jednu Inicijativu, Inicijativa je vezana za usklađivanje Pravilnika u uslovima koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetska bolnica, sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kratko ću pojasniti. Po odredbama novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti u FBiH u FBiH univerzitetske bolnice osim kliničkih zdravstvenih ustanova mogu da budu i opće specijalne i kantonalne bolnice. Kantonalna bolnica u Zenici je shodno odredbama ovog Zakona pokrenula aktivnosti i procedure vezano za dobivanje statusa univerzitetske kantonalne bolnice dakle, vrlo bitna distinkcija ne UKC jer za to nažalost ne postoje mnoge prepostavke kada je u pitanju konkretno Zenica i Zenička bolnica, ali postoje prepostavke da ZKB dobije rejting, status i poziciju univerzitetske kantonalne bolnice što će biti veoma važno za dalji razvoj ove bolnice ovog zdravstvenog centra i naravno poslužit će kao nastavno naučna baza za ovaj edukaciju odnosno za medicinski fakultet. Shodno dakle, ovom Zakonu Pravilnik kao podzakonski akt nije uslađen sa ovim on nažalost ne onemogućava takvu jednu pretvorbu i ja očekujem da najskorije vrijeme, znam da je Vlada poduzela neke aktivnosti ali tražim i očekujem da se te aktivnosti intenziviraju i da se harmonizira ovaj Pravilnik sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u FBiH da bi se moglo stvoriti prepostavke da kantonalna bolnica bude univerzitetska kantonalna bolnica. To je pod jedan Inicijativa. Pitanja su sljedeća, pa pitanje koje postavljamo nadležnim

ministarstvu, MUP-a FBiH, RS te Ministarstvo sigurnosti BiH i drugim nadležnim institucijama vezano je za problem migrantske krize vi znate da je to jedno sigurnosno i humanitarno pitanje očigledno kad je u BiH i prvorazredno političko pitanje, pa ako hoćete i civilizacijsko pitanje. Migranti dolaze odakle, dolaze, prolaze granice, i prolaze kroz Tursku, Bugarsku kroz Grčku, kroz Srbiju, uspijevaju da nekako probiju i granice Orbanove Mađarske, ulaze u EU ili su ulazili u EU i kroz Hrvatsku, zaiobilaze ili prelaze prepreke bodljikave žice Slovenije ulaze u BiH u posljednje vrijeme masovno ali ne mogu da prođu barijere koje nisu bodljikave žice ali koje su očigledno mnogo jače, mnogo stamenije žilavije i postojanje a to su unutrašnji administrativne granice države BiH. Mislim, dakle, na entitetsku međuentitetsku liniju razgraničenja to nisu granice prije svega želim da ne govorim o kategoriji granica, nego međuentitetskoj liniji razgraničenja, pa me zanima evo što nadležne institucije i entitetski ministarstva posebno resorno državno ministarstvo sigurnosti druge nadležne institucije čine na tome da kretanje pozicioniranje i zbrinjavanje što je naša ljudska civilizacijska obaveza migranata ne ulazim ja u neke druge aspekte za koje postoje nadležne obavještajne i ostale institucije koje trebaju da se bave sigurnosnim aspektima pojedinih lica itd., govorim generalno o problemu nažalost migranata i onih koji su zbog svojih životnih nedača socijalnih problema ili nekih drugih problema došli u situaciju da idu trbuhom za kruhom ili pod neki drugi način traže neku svoju bolju budućnost sigurniju budućnost ne u Bosni samo, ne u zemljama Balkana nego generalno na zapadu i EU, mene zanima dakle, da li je moguće da politička moć predsjedavajuće predsjedništva BiH, gospodina Milorada Dodika i njegove političke odluke da on usmjerava i da ne želi uopće da vidi migrante na dijelu teritorije BiH koji se zove entitet RS, dali su jače dakle, od svih tih silnih granica betonskih stubova ograda ne znam kake postavlja Slovenija, Mađarska i neke druge. Da li se mi možemo jedni drugima pogledati u oči i kazati da li smo mi dakle, danas pristali na jedan apartheid na jednu diskriminaciju da smo svi zajedno kao ljudi pali na ispit i da dozvoljavamo uopće da neko to je jedno civilizacijsko pitanje zbrinjavanje humanitarno prije svega pitanje kaže, nemoj da se neko našali da na teritoriji entiteta RS stacionira ijednog migranta ili ne znam da bude neki centar. Zato imamo problem u USK-a, zato imamo problem gore okoline Bihaća gdje su ljudi zabrinuti gdje su ih lokalne vlasti i kantonalne vlasti u situaciji da nemaju te dovoljne resurse za organizaciju prijama i ta jednostavno disperzija migranata kad gledamo cijelu BiH nije pošteno i pravedno raspoređeno. Dakle, pitam ovdje prije svega ministra sigurnosti, a i ostale nadležne da li zaista smo ovaj se predali da li smo pokleli pred nekim ultimatumom ili već čijom političkom voljom da ovo jedno civilizacijsko i prije svega i humanitarno pitanje, a nažalost pojavljuje se i kao sigurnosno pitanje tretiramo na jedan nehuman neljudski i necivilizacijski način da su nam granice unutar BiH koje ne postoje mnogo očigledno jače dublje ovaj nažalost nego evo neke prepreke koje su fizičke i koje neke zemlje EU ovaj rade čien da bi spriječile veći priliv migranata. Ja očekujem da se ovdje napravi veća kordinacija pogotovo što smo svi zajedno informisani ovih dana da je Evropska komisija daje punu podršku i projektima i zbrinjavanju itd., ali bogomi treba uključiti sve dijelove BiH ravnomjerno posebno oba entiteta, ne samo da teret bude na Federaciji odnosno ne samo teret na našoj Krajini odnosno USK-a. I imam još jedno pitanje predsjedavajući, danas 18., jula tačno se navršava 18., jula 5 godina od usvajanja dopuna Krivičnog Zakona FBiH. Tada sam bio 2014., zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta

FBiH, i s ponosom mogu kazati da ne budem ne skroman da sam bio predлагаč dopuna Krivičnog Zakona FBiH u stavu 5., člana 163., gdje je predloženo i fala Bogu tada usvojeno zahvaljujem se tadašnjem a i sadašnjem predsjedavajućem Martinoviću koji je dao podršku i tadašnjem sazivu oba doma Parlamenta koji su dali podršku da imamo odredbu kojom se to mnogi ne znaju u krivično pravnom sistemu regulativi FBiH kaznom zatvora od 3 mjeseca do tri godine kažnjava svako javno negiranje i poricanje genocida, zločina protiv čovječnosti i svih drugih ratnih zločina presuđenih pred Međunarodnim i domaćim sudovima. Mene sad zanima dakle, danas koecidencija da je 5 godina tačno od usvajanja tog Zakona zanima me dakel, pitanje za nadležne pravosudne institucije u BiH da li je u ovom periodu od 5 godina od kad važi ova dopuna Krivičnog Zakona stav 5., član 163., KZ FBiH bilo krivičnih prijava na određena lica po teretu i odredbama ili sili ove odredbe Krivičnog Zakona da li je dakle bilo procesuiranih da li je bilo podignutih optužnica i eventualno ovih 5 godina da li se desila jedan pravosnažna presuda a u vezi sa počinjenjem krivičnog djela iz člana 163., stav 5., Krivičnog Zakona FBiH gdje se kaznom zatvora podcrtavam od tri mjeseca do tri godine kažnjava svako negiranje genocida i svih drugih zločina protiv čovječnosti i svih drugih presuđenih pravosnažno presuđenih ratnih zločina, znači, vrlo je bitno da znamo krivično pravna regulativa i sistem BiH poznaje četiri krivična materijalna i procesna Zakona državni i dva entitetska i Brčko Distrikt, ne može se kazati da u BiH ne postoji propis kojim se tretira negiranje genocida postoji propis, nema ga država BiH, ali ga ima jedan od bitnih ovaj elemenata krivično pravnog sistema cijele BiH, to je Krivični Zakon FBiH. Pa me zanima dakle, da li je bilo ovih prijava optužnica presuda mislim da je ovo jedno civilizacijsko pitanje drago mi je što smo tada to usvojili što smo politiku izmakli iz prvog palna i što smo na ovaj način dali jednu podršku i miru i pravdi i zaštiti digniteta žrtava genocida i svih ratnih zločina bez ikakvog predznaka. Za kraj nekda dragi Bog čuva našu domovinu BiH, zahvaljujem se predsjedavajući na vremenu. Hvala.

TOMISLAV MARTINOVIĆ:

Hvala gospodinu Duvnjaku, riječ ima izaslanik Bročeta.

GORAN BROČETA:

Hvala predsjedavajući, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege predstavnici medija svima skupa lijep pozdrav. Ja bih svoje pitanje postavio premijeru i ministrici finansija obzirom nadam se da se svi sjećate da sam ja prošli put pokušao ukazati na katastrofalno stanje koje vlada u općinama Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo, gdje smo mi bukvalno zapostavljeni po svim pitanjima kada je odnos Federalnih vlasti prema tim opština, i evo ispostavilo se da tada bio u pravu zadnja raspodjela sredstava nižim novima vlasti je iz Vlade Federacije odnosno opština i kantonima smo imali za rezultat da opština Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo opet nisu dobile ni jedne marke iako sam ja tada pokušavao ukazati premijeru i ministrici finansija da smo zaista u teškom stanju, i pa evo i javno ih pitam da li u skorije vrijeme ove opštine mogu očekivati ikakvu pomoć ili barem da premijer ili ministrica prime načelnike ovih opština te da im oni najbolje prenesu probleme sa kojima se susreću lokalni budžeti a time svi građani koji su korisnici Budžeta u